

87

## NIKO JURINČIĆ:

Period 1939 godine pa dalje mislim da Ustanak je bez sumnje period kada je naša partiska organizacija u gradu, u kojoj je postojao i Vjesni komitet nega po svojim uticajima i povezanosti sa nasom da izvodi na konkretnim političkim ekonomskim pitanjima šireke naše naših gradjana i mladića u gradu. Taj period je rezultat, i uspjesi, koje je Partija do tog perioda ostvarila, su bez sumnje rezultat jedne pravilne politike vodjene od strane partiske organizacije. Kako u borbi protiv nekcionarnih snaga tako isto i u borbi protiv frakcijske grupe koja je djelovala u samoj partiskoj organizaciji. Ja ne znam tačno, koliko je partiska organizacija u to vrijeme imala svojih članova, mislim da nije bilo mnogo, u odnosu na danas. To je jedan dokaz da se snaga Partije ne mjeri po broju, nego po svijesti njezinih ljudi, po spremnosti i odlučnosti da se bere da izvrši zadatke koje im Partija u datom momenku postavlja. Ali znak da su u gradu djelovale i fabričke i teritorijalne partiske jedinice, da je u gradu djelovao i Gradski komitet SKOJ-a koji je imao svoje aktive po fabrikama, školama, radionicama i ulicama. Nema sumnje da je i partiska organizacija u gradu prešla kroz križ, križu koja je obilježena jakim unutar partiskim borbama, frakcijskim borbama, koje su i u Banja Luci prouzročile vrlo eštare oblike. Ja se sjećam, ikakvi su relativno bili mlađi komunista, mnogih stvari koje su se desile u našoj partiskoj organizaciji, čiji sam, djelomično ustašem, i sam bio učesnik. Jasno je, da, ako smo želili da partisku organizaciju održavimo i da je ospesobimo da ona uistinu može da na svome političkom programu postizava i izvjesne veće uspjehe, da se kaže predušlov postavilo pitanje formiranje takve partiske organizacije, odnosno provode njezine čišćenje od svih antipartijskih, neprijateljskih elemenata koji su u svakoj konkretnoj situaciji eneguđevali naše akcije. Stvarati zdravo jezgre partiske organizacije koje je u stanju da se povezuje sa širekim narodnim masama, mladincima u svakodnevnoj borbi za bolji život radnog čovjeka. U tom cilju, koliko je meni poznato, veliku pomoć je pružio Pekrajinski komitet. Misam siguran, ali znau da je par puta, ako se ne varam pod tim i sličnim pitanjima češće puta dolazili u Banja Luku drugovi Uglješa. Avdo a i da ne govorim o drugu članku koji je dobar dio svog slobodnog vremena provodio u Banjoj Luci. Osim tega u Banja Luci je postojao jedan do kraja vjezen narodu partiski aktiv koji je bio spomenan, a što se kasnije pokazalo da se do kraja nije i izbrišao čisteći partiske organizacije i da je učinio sve da se se antipartijski elementi otstrane iz Partije.

Svakako da taj posao nije bio lak i zato je trebalo vraćene i političke sposobnosti da se ljudi koji su spadali u red antipartijskih i frakcijskih elemenata, a koji su na jedan deonostki jedan vrele vesti i prepredan negativnim izvješnima vesse i uticaju na okolju u kojem su živili, padili i srušili sa svim negativnim sredstvima da nekakva određena veza i s onim adinom i negodom i partizanom blistavom. I šte je za ovu vreme najvažnije u Banja Luci bilo je razvojne izvješnjike ustaneve i udruženja kojih su dodelile državni ti elementi (bitvili Rednički dom, sindikalne podružnice, razne udruženja, "Spoljgiban", "Borac" itd.).

Prije 1941 posljice svih ti ljudi su ispoljili svoje nepriljeteljsko držanje i opali na poslovne otvorenja izdajnika ne same Partije nego i naroda, jer su u prvinu trećinu novembra, kada je trebalo pokazati sve vojne lice i ukinuti nest, a ne samo sluzbili se demogoličkim frazama. Oni su potpuno otstupili od vrbe koju je vedala radnička partija a jedan dio je prešao potpuno na stranu nepriljetelja, kao na p. pr. Asim Alibedić, jedan od najzlatljih. Jeden od najupernijih boraca antipartijske politike, koji je kroz šte je svima poznato ne samo što nije otisao u NOB nego je poslao na stranu nepriljetelja. To pitanje borbe za čistotu partiske organizacije, tj. uklanjanje partitičkih i sindikalnih elemenata u njegovih redova, poprimala je oštire forme preko 1937 godine pa nadalje, tj. od delastra druga Tita na čelu naše Partije. Delatnik druga Tita za sekretara naše Partije je u tom prilikom i borbi ohrabio osjećen u svom partiskom organizaciju nešto gospodar po oronome na što se partizanska organizacija orientisala i po čestitiljku u koju su partiske revolucionarne snage latinski vedile pretiv te frakcijske grupe koju je imala evoje vezet i konce edende do Gore.

Tako da taj čitav period od 1937 godine, preko 1937 godine do pred sam ustankom naredito je negu da kraken o tome, a osoblje Junesdu 1937 - 1939, te je ustvari period najtežih sukoba unutar partiskih organizacija našeg građana gdje su bili sumnje potpuno pobjedu odnijele 4 izvojerale istinske revolucionarne partiske snage nad frakcionskim i antipartijskim elementima, a koje su postepeno preuzimale one povoljne pozicije povozivale se nešto u neodrinu nasama. Ja se sjećam i da se Kirov elekcion, avoga crnega šte se je zabilježe kroz Rednički dom nemaš se čini da smo mi edino nešto drugovu nepriljeti jednu grešku - političku grešku kada su dozvolili da Rednički dom prepuštimo kroz centar, kao mjesto okupljanja narodne vlasti i ujedno da jedne izvjesne vrijeme raspustili. Izvili su je dona, a u Donu ostali i oni koji su je to dobro dešće šte je URS-ov sindikat i rukovodstvo tih sindikata i neputne klase sindikat ostali tako reći na ulici, a u domu su ostali

socijaldemokrati." Zato naši sindikati nisu mogli da efikasno okupljeju i djeluju na radništvo i omladinu. U tom periodu, ja se istina, tačno ne sjećam da li je bilo kakvog prisiska od strane policije, nije mi dokraja poznate da smo baš morali napustiti dom. Ali sam duboko uvjeren da smo ni tu pogriješili i da se mogla voditi i malo upornija i dobjednija borba da ne dozvolimo da nas socijaldemokrati i ostali kojekakvi elementi izbacu iz doma. Čini mi se da nismo dovoljno procijenili sav politički značaj doma, niti smo bili svjesni kakve sve mogu do toga da nastupe političke posljedice koje su se jedno izvjesno vrijeme prično osjećale. Što se poslije pokazalo pošte smo to uočili i nastojali smo da se povratimo u Radnički dom u čemu smo i uspjeli. I kroz Radnički dom uspjeli smo da razvijemo naš rad, s obzirom na to da se u Radničkom domu nalazio "Pelagić", "Borac", sindikalne podružnice i strukovni savezi. Jednom rječju njestu gdje je tekao čitav društveni rad, mjesto kroz koje svakodnevno prolazi stotine i stotine ljudi, gdje smo kroz razne sekcije i udruženja i kulturne sekcije, horske grupe itd. djelovali sa više organizovanosti i sa više masovnosti politički djelovali. Ta borba kroz Radnički dom je bila mnogostruka. O njoj samoj bi se moglo govoriti koliko hoćeš. Ne samo da smo mi ocijenili važnost našega zadržavanja u Radničkom domu, našega rada nego je i klasni neprijatelj, pod kojim ja razumjevam sve one iz socijaldemokratskih redova koji su manje više kroz ove ili one forme bili vezani sa klasnim neprijateljem, onda i razni ljudi koji su bili vezani i stajali na strani raznih klerikalnih društava i akcijskih grupa ili čak vezani sa policijom, kao i sama policija vrlo su dobre osjećeli šta znaju za nas Radnički dom i nastojali su nekako da nas kompromituju i da nam putem bivše radničke komore, koja je bila i u rukama socijaldemokrata, a jedan takav ortodoksnii sluga klasičnog neprijatelja i policije u Banja Luci. Radnička komora i njezin upravni organ su ustvari služili kao podrška svim onim snagama koje su nastojale da nas potisnu iz Radničkog doma i da onemoguće rad, da nam djelokrug rada svode na najmanju mjeru, a vrlo često se nalazi i u kontaktu policija. Nastojalo se da se raznim provokacijama i pronalaskom najmanjih beznačajnih akcija posluži kao argument za zabranu rada. Iz čitave one politike koju je vodila Komora, a zajedno s njome i policija moglo se vidjeti da je bio njihov jedini cilj da isprovociraju kakš incident i nešto slično da bi nem potpuno onemogučili rad i zabranili rad i djelovanje. A ne samo to oni su znali i šta predstavlja "Pelagić" i "Borac", kao i ostala neka udruženja i sindikalne podružnice pa su nastojali da raznim smicalicama nadju opravdanje za eventualnu zabranu tih društava i organizacija. Paftiska organizacija u tom svom procesu i razvitku ona je za vrle kratko vrijeme uspjela da se obračuna i da u

debroj mjeri di skredituje u čima onladine i mada svu frakcijsku i antipartijsku grupu i da popunjavajući svoje redove od mlađih radnika onih koji nisu još prešli kroz tu frakcijsku berbu čiji su i koraktri bili potpuno čisti, a koji su bili spremni i u konkretnim okolicama koje je vedila Partija Štrajkova i u radu kroz "Pelagić", "Berač" i druga društva pokazali se spremnim da se na liniji našeg političkog programa bore za stvar klase kojoj pripadaju. Popunjavajući svoje redove od takvih drugova i drugorica partiska organizacija je vrlo brzo izrasla u jedan takav faktor u gradu, koja je, mislim da biće pretjerati, bila u stanju i da na mnoge većim okolicama izvrši mobilizaciju i prevede u konkretnu berbu na hiljade i hiljade ljudi i onladine. Take na pr. te je period kada u Banjoj Luci nije bilo ni mjeseca da se nije odigralo bezbroj Štrajkova koji su čestim pooprimali čak i krvave oblike u sukobima s policijom i berbi protiv Štrajkbrehera. Te je upravo taj period od 1939. pa do Ustanka, iako je sličnih dogadjaja odvijalo i u ranijem periodu, ali je ovaj od 1937. ednanski 1939. pa do Ustanka bio naročito intenzivan i buran. Te je ustvari period kada je Partija mogla štegod je htjela da prevede u život i spроведila je u svim tim okolicama inačica podršku stanovništva čitave Banje Luke. I šte god se više i više ihle u susret danu ustanka i stvorene fašizacije zemlje, izdaja naše zemlje i ratne opasnosti, te je sve više i više bujao radnički i demokratski pokret, koga je predvodila naša Partija. Tu su Štrajkovi kožarača, pekara, brijača, gradjevinskih radnika, tu su Štrajkovi pojedinih naših škola, pa onda manifestacije i demonstracije, koje je naša partiska organizacija organizovala, kao što je Kongres učitelja koji je održan u Banjoj Luci koji je pooprimali vrlo krvave oblike, onda izgradnja fudbalskog igrališta "Berač", koga je organizovala partiska organizacija na kojeg je parod prepričala policije koje su vršili reakcijske društva i policijske, kao što su "Krajisnik", "BSK", "Hajduk" idr. "Berač" je u kome je djelovala partiska organizacija uspio da na najširej osnovi sagradi svoje igralište na kome su radile brigade i brigade, gdje je stanovništvo pomagalo i u novci i u naturi, gdje je po cijenu svega položaja i opstanka u školama delazila na te igralište iako je na samom igralištu izgradnja delazile na desetka policajaca da kontrolišu i vide što se te radi i vršili pritisak na graditelje. "Berač" igralište nije predstavljalo samo sportski objekat, već je služile kao mjesto održavanja brojnih političkih manifestacija, mjesto svestražnjeg političkog i kulturnog djelovanja, pa čak na njemu su održavani i sastanci partiske organizacije. Tu su se održavala predavanja, program kulturno-umjetničkog rada, fiskulturni programi, priredbe. Isto tako mislim da smo mi u tom periodu potpuno bar što se tiče URS-ovih sindikata

ta potpuno i noli stvar načistu, zapravo sindikalne pedružnice koje su bile u sastavu URS-ovih sindikata čistiće su se od raznih socijaldemokratskih elemenata i od raznih antipartiskih elemenata i da je URS-ov sindikat bilo u rukama komunista ili ijudi bliskih Partiji sprema ih da se bere za program koji je naša Partija. Svakako da time nisu bila riješena sva pitanja, ali jedno od osnovnih je ko drži sindikat u svojim rukama, ko vrati politički uticaj kroz njega!

Svakako da su u Banjoj Luci, kao i u cijeloj zoni pered URS-ovih sindikata dijelovali i drugi sindikati, razni socijaldemokratski sindikati HRS, Jugos, razne sindikalne frakcije, klerikalne i sindikati. Ponale debijes snožniji svjet razvitek kako se god zonija fašizirala i dečakili nastupajući dan ratu a koji su čiste bili viličivi a u teme da Hitlerova Njemačka i Ustashinjeva Hrvatska za koju su politički bili vezani evi sindikati.

Ja bih, kad je riječ o jačanju partiske organizacije i sindikalnog pokreta u Banjoj Luci, spomenem još jačanje naše mladinske organizacije SKOJ-a. Kako se sjećam jedno vrijeme sam bio u mladinskom rukovodstvu u gradu, pered niza drugih antirevolucionarnih organizacija kose šte je npr.: bile nacionalistička organizacija "UNA" (Udruženje nacionalnih studenata), kose šte su križarske organizacije, pa endo u izvjesnom smislu neke od muslimanskih organizacija itd. da je naša partiska organizacija beraći se na tem širem planu za nase za proširenje svog uticaja na nase, naročito požnju pakljanjala mladini. Ja ne znam kako je gdje na drugim mjestima bile jer nisan imam dovoljno uvida u rad drugih organizacija radi tega što nisam ni imao prilike da više putujem i da se s njima upoznam, ali je činjenica da su u svim Školama Banja Luke pestojale jake mladinske organizacije koje su na tim konkretnim pitanjima vedile vrlo upornu borbu za demokratske principije. Svakako je da su na tem način putu i nastojanjima najveću specifičnost predstavljali klerikalni elementi i razne organizacije vedile su upornu borbu za uticaj nadju mladincima. I u teliket je uspjeh naše Partije odnosno SKOJ-a - radi tega što je protiv sebe imala tako jake klerikalne elemente. I Komunistička mladina je imala protiv sebe vrlo jake snage a kad kažem vrlo jake snage, endo prvenstvene mislim na te klerikalne elemente koji su imali veliki uticaj na hrvatsku nase i hrvatsku mladinsku i on je to iskoristavao. Iste tako izvjesnog uticaja na srpsku i muslimansku mladinsku imale su edgovorajuće konfesionalne organizacije. Pered tega Savez komunističke mladine u Banja Luci imao je protiv sebe i policische snage i radiće se pod vrlo teškim uslovima. Ta mladina na koju je mislim u Banjoj Luci bila je spremna na posiv Partije da učini sve. Ona je bila u demonstracijama, ona je ponogla a radničke Štrajkove, ona je skupa sa radniči-

na izlazila, tukla se s policijom, ona je dijelila letke učestvovala u isgrajnji "Berčevac" igrališta, ona je učestvovala kroz razne ilustrorne sekcije, u raznim kulturnim i drugim sekcijama, udruženjima. Ona je u tim legalnim društvenim učestvovala, kao što su naprimjer "Prijatelji prirode" itd. Posebne značenje za pokret topote učesnji u cijelini, a posebne za partisku organizaciju i njeno dalje jačanje predstavlja dolazak druga Stareg u Banju Luku. Posebne značenje za pokret u cijelini a posebne za partisku organizaciju predstavlja dolazak druga Stareg, a iste tako da je te period nastanja revolucionarnih snaga u cijeloj zemlji, period kada se je punjeviten brzinom pripremio II Svjetski rat što smo kasnije vidili, uloga druga Stareg u ustanku naredi BiH, posebno u ustanku nareda Bos. Krajine ima istorijski značaj. Svakako da partisko rukovodstvo u gradu nije neglo da od ograniči same na rad u samom gradu. Kelike je neni poznate u gradu Banja Luci je djelevođa 1. Obični komitet sa djelokrugom rada na teritoriji cijele Bos. Krajine. Obito je da je grad Banja Luka bio najrazvijeniji i politički i privredni i kulturni centar cvega dijela naše Republike bio i taj zadatak da stvara i poveže razvitiak kako partiske organizacije u Bos. Krajini, tako 1 u nizu drugih konkretnih akcija koje su u tom pravcu vedjene i u drugi na mjestima odm Banja Luke. Hujdin ovde na Bos. Krajini. Bezbrojne su konkretnne akcije koje obični komitet bio poveć partiske organizacije izvede na području Šitave Besanske Krajine. Jedna od takvih konkretnih a značajnih akcija vedjena na teritoriji Besanske Krajine je Čuvani kravovi štrajk Ljubijskih rudara koji je organizovan od strane komunista koji su radili u Ljubiji 1939 godine. Uz poveć partiske organizacije grada Banja Luke štrajk rudara Ljubije je potpuno uspio e čemu je na ovom mjestu, neću da govorim.

Ne, smatram, kad je već riječ, e jačanju radničkog pokreta u Banja Luci i partiske organizacije rediću nešto e njenom povezivanju sa selom. Iako kelike ni je poznate, nije postojala jedna snažna, masovna partiska organizacija na selu, iako oblici rada kroz sasaku osobljiju i radne ljudi na selu nisu bili nasevni i šireki kao što je u gradu partiska organizacija našeg grada a posebno obični komitet vedje je neprekidnu brigu da i na selu tvori partiske organizacije znaajući da ne može biti riječi e jednaj širej trajnijej uspješnijej borbi i rezultatima te borbe ako se na tej liniji ne ostvari jedinstvo radnih ljudi grada i sela i njihovo povezivanje na tim zajedničkim konkretnim ekonomskim političkim i drugim programom. Ne, kelike se je sjeđan, naša organizacija kroz razne legalne forme nastojala je da svoj uticaj prediri na selo. Tako na pr. rad kulturno-umjetničkog društva "Pelegić" u svom djelovanju i u programima svojim edilicima je na selu. I ne samo da je edilazie na selu radi dovanja sveg ili onog kulturnog programa nego je i taj

svej odilazak vezivale za odredjene političke zadatke nastojeći da u svojim programima da radnom čovjeku nuditi na selu šte više saznanja o nemirovnosti borbe koja stoji pred njim da bi postao slobodan čovjek i u tome je imala izvjesnog uspjeha. Ja se sjećam odlaška "Pelagića" za Drvar. Ja vjerujem da će taj odilazak estati u sjećanju rodnih ljudi Drvara i njegove okolice. Ustvari te je bila jedna politička manifestacija bratstva i jedinstva rednika Banja Luke i rednika i seljaka Drvara i okolice. Koliko je važnost i same policija pridovala odlašku "Pelagića" pa tim manjim njestima, vidi se po ovom konkretnom primjeru. Na samom putu za Drvar, negdje između Prijedora i Bosanskog Mosta, koliko se sjećam voz kojim su išli članovi "Pelagića" bio je zaustavljen od strane žandarmerije na otvorenoj prizni sa ciljem da se onenaguđi odilazak "Pelagića". Vršeni su razni pritisci, prijetnje i miltretirani su i vodstvo i članovi "Pelagića". Izvršena je premetnina vagona ednosne kupca kojim su se vozili. Rezultat je bio taj da su su nekolicinu naših drugova iz rukovodstva pokopali, develi u Prijedor, dok je ostalima uspjelo da nastave put za Drvar. U Drvaru je deček bio zaista vrijeden puno pažnje i priznaja kojeg je organizovala partiska organizacija u Drvaru. Rednici i seljaci okolice Drvara priredili su, ne samo deček, nego su donijeli i svjetiljke i..... Dečko je do spontanih i dirljivih, vrlo prisnih manifestacija bratstva i jedinstva rednika i seljaka. Izbacivane su političke parole. To je jedan naročito karakterističan primjer koji je uprkos progona policije i žandarmerije pokazao snagu partiske organizacije i njezine veze sa nasama. Pored tega razne naše mladinske redničke i srednjoškolске sekcije i društva u kojima su rođili i djelovali članovi Partije i Saveza komunističke mladine povezivale su se sa mladim sela. Kad je već riječ o tome nastojanju partiske organizacije koja je sebe smatrala centrom političkog djelovanja, gdje je snažnije bilo rednički pokret i napredna slobodarska misao što se je i poslije, naročito u danima ustanka pokazalo, jer su rezultati tega djelovanja pokazali i vidljivije došli do izražaja. Kada je stvarno, uz poneć partiske organizacije i njezinih kadrova Ustanak u Bos. Krajišni rezvijao se normalnije nego na drugim njestima, poprimio je nosačniji karakter i rezultati tog ustanka bili su vidljiviji i veći.

Dugadjaji koji su se neobično brzo odvijali, a naročito pred ustankom nisu dočekali neapremljenu partisku organizaciju našega grada manje-više što ona je na njih reagovala. Tako npr. potpisivanje potpisivanje akta o pristupanju Trećem paktu od strane vlade Cvetković - Maček prepredan je sa političkim demonstracijama, sa političkim protestima od napredne mladine, a koliko se sada sjećam ja sam tih dana bio u zatvoru, u vezi sa jednom od prevala koju je policija izvršila u organizaciji SKOJ-a.

Ja nisam bio učesnik tih demonstracija i protesta u gradu, ali znam iz  
prišanja drugova da su gradjani Banje Luke, radnici i službenici javne  
protestovali protiv takve odluke vlade Cvjetković-Maček. Ne, eve po  
pričanju drugih. Očito je bilo bor u te vrijeme 27 marta da se spremi  
totalna fašizacija naše zemlje, da se naša zemlja naleti pred ratom.  
U tom smislu partiska organizacija postavljala je i odgovarajuće zadatke  
pred sebe. Općenito uzeši situacija rata i dovršije pripreme za sami  
Ustanak nije dočekao edinu partisku organizaciju grada Banja Luke u  
priličnoj mjeri bila je spremna. Nepad od strane Hitlerove Njemačke iz-  
vršen je nešto nešto zemlju 6 aprila 1941. godine. Ja sam se i tada naletio  
u zatvorništvo nekim mojim drugovima. Kelike mi je bilo poznate trebole  
je da budemo spremljeni negdje da je u neki drugi zatvor. Međutim,  
nepad na našu zemlju spriječio je nešto odlazak i punten sam edinske po-  
bjegao sam iz zatvora pred sam dolazak Nijemaca u Banja Luki. Sjećam  
se da, kad sam izuzeo, da sam u Banje Luci našao ne dezorganizovani  
vlast i da već sam subra stupio u kontakt sa svojim najbližim drugovima.  
Okupacijen naše zemlje za našu partisku organizaciju stvoreni su izvanredni  
teški uslovi. Mislim da su ti uslovi bili istovjetni za partisku orga-  
nizaciju grada Banje Luke. Ja, kelike se sjećam, ponavljaju one šte se  
ranije rekao, da sam bio relativno mlad komunista i da u uslovima utroge  
flegmenosti reda same partiske organizacije i nije se moglo znati sve,  
što su neki drugovi i znali. Ne, poznate mi je da se od prveg dana oku-  
pacije naše zemlje razoružanjen bivše jugoslavenske vojske nastojale  
što više oružja prikupiti. U tom smislu data je i direktiva Partije da  
se pružje prikuplja i spremi na određeno mjesto. Period od dva mjeseca  
od aprila do juna 1941. godine tj. od napada Njemačke na SSSR je ustavljen  
period jednog intenzivnog pripremanja ne same partiske organizacije nego  
i najširih redova, morebiti onaj da se nestupajuće dane kojih su uverili  
da će se morati dići ustanak i da u tom pravcu treba usmjeriti. U tom  
pravcu u Banje Luci je radjene bezbroj poslova od prikupljanja oružja,  
sanitetskog materijala, stvaranja raznih grupa za diverzije, povezivanjem  
partiskog razvedstva u gradu sa terenskim organizacijama koje su sa oku-  
pacijom došle u jedno vrlo teško stanje, a što je bilo u tom momentu vrlo  
važno, itd., itd. Čuvanje partiskih kadrova posebnim od hapšenja od  
Getopca i policije, političke djelovanje u mesecu da se što bolje razu-  
miju politički dogadjaji i politička situacija razbijavanje politike  
koju je okupator preneo ustaša i raznih dekolarisanih elemenata nastojao  
da servira radnini ljudima povezivajući našu politiku s politikom slave-  
tjubivih ljudi širem cijelog svijeta. Sve su te bili poslovi i bezbrojni  
drugih na koje se je partiska organizacija bila usmjerila u tom periodu.  
Odash bi želio da napomenem da je baš u tom periodu prilično teško,

kada su pojedini ljudi izgubili vjeru u sopstvene snage, tako se dekonfiscali i deserijentisali, uloga druga Stareg i njegove prisutve, bez obzira što je s vremenom na vrijeme napuštao Banja Luku, ali njegove prisutve u samom gradu znalo je mnogo, naročito za nove mladje narodštice. Ueni je mali i teško govoriti o svemu ovome što je u tom periodu neposredno pred ustankom preduzimala partiska organizacija u gradu Banja Luci - njene rukevedstve, koje one za sam grad tako i one oblasne rukevedstve koje mi nije sasvim poznate. Ja nisam tada bio u rukevedstvima i smatram da drugevi koji su bili na takvinu mjestima, koji su imali više mogućnosti da znaju trebali bi o ovome više da kažu. Ne, u cijelini uzevši a s obzirom da sam i sam učestvovao u borbi djelomičnim pripremama ovome što su pojedine partiske organizacije debivale da izvrše u vezi s ustankom, mogu da kažem da su pripreme solidne izvršene ne samo u gradu i bližoj okolini grada već i na širem području, kao što sam već prije rekao. Partiska organizacija je ta pitanja već ranije tretirala. Ja znam da sam ja i još nekoliko drugova kao što su Rudić Kelak, drug Radman, drug Ranko Šipka, i još neki poslati u prvim danima na teren Klašnica, Prnjavora, jednog dana u Lici u tu prenaložjene cruze i ljudi koji su spremni i koji žele i hoće da dadju označeni otpor okupatoru. Iste tako mi je poznato da je na taj teren dolazile drug Miljenko Cvitković, zvan "Zmaj". Ne znam iz kojih razloga i kolike su sačuvane na tom terenu, bie u Banja Luci i da smo preko njega jednog dana i debili vezu, dokle da se ta grupa sa teg sektora poslije dijelevanja od nekoliko dana prebaci u sektor glavne grupe koja je imala već svoj leger na brdu Šehitluci više Banja Luke. Nas nekolici na po debilnijoj direktivi na održanom partiskom sastanku, smo stigli na taj teren, debili smo vezi iako sa isvjesnim poteskećanjem, a jedan od nošnje partiske čelije odbio je da predaje motivišući te svojim belogoru. Ueni je poznato da je veliki broj naših poznatih drugova, poznatih komunista u gradu Banja Luci stigao edinu prvih dana, po direktivi Partije u partizane, zapravo stigao na teren Bos. Krajine da se tome-šnjim partiskim organizacijama i drugovima organizuje disanje ustanka. Take su napr. na Kosaru stigli drugovi Šeša, Osman, u Podgrmeč stigao je drug Šefket, Činkara, Dušanka, u Drvar su stigli Rudi, a već tame je bie drug Velje i Ljubo. Na teren Janja su stigli drugovi Kozim Hadžić, Drago Lang i neko od naših drugarica. Na teren Centralne Bosne smo estao ja, Drago Mažor i još neki noći mladići drugovi, na sektor Centralne Bosne su upućeni i drugovi Rado Ličina, Viljan Radman, Aden Hercegovac, Žive Preradović i ostalnji drugovi iz partiske organizacije itd. A iste tako mi je poznato da je u gradu postavljeno partiske rukevedstve i da je drug Stari jedno vrijeme dok smo svi bili raspoređeni po raznim terenima Bos. Krajine rukevedio ustankom is sasvega

grada pod vrlo teškim uslovima, da je par puta izložio na teren više Banja Luke održavajući sastanke i prenosiajući direktive i da se ponovo vrati u Banju Luku, dok ne počekan nije i sam izbašat. Po svemu onome kako se u onim prvim danima rasporedjivao naš kader po akcijama koje su neposredno posljedstvo rasporeda izbijanje po tom direktnom sukobu sa neprijateljem, po akcijama koje su vodjene, porečite u nekim krajevima Bosanske Krajine, kao brze raspisavanje ustanka na Kezari, Podgrmeču, Drvaru, napad na Trvar, rušenje komunikacija i napad na republiku, tako upriličte u Centralnoj Bosni, Škender Vakufu, Čelincu, završavanje puta Jajce - Banja Luka itd. govori da je partiska organizacija iako malebiferna, uspjela da u prvim danima Ustanaka zatvara Šire nose i da ih nekako uvede da se počne heriti za svoju zemlju za koju su svoju slobodu protiv okupatora. Svakako da je posljedstvo rata 1942 godine, jašnjajen četničkog pokreta i nekih drugih elemenata stekavali tu koji su berbu i bili develi u pitanje ustanak u nekim načinim krajevima deživljavann je i teža križa, ali činjenica je da smo mi već - partiska organizacija Banje Luke i smanim tim pripremili ustanak i svega onoga što je slijedilo ipak učinila one što je posljedstvo omogućilo jedan širi razmah i uspjeh u samom sprevodjenju ustanka. Ja nisam spomenio besbroj drugih drugova za koje smatram da trebaju da budu spomenuti samo radi toga što sam ih preste zaboravio u svom izlaganju. U prvim danima ustanke na terenu Bosanske Krajine i kao banjalukačin djelevan je i drug Danko Mitrev poznati Španski berac, Španski debaveljac, major Španske armije, Narodni heroj, Kosta Radić i drugi drugovi koji su svejin udešćen u ustaniku i u toku ustanaka Bosanske Krajine dali mnogo.

Sarajevo, 14-XII.1955 godine

Stenograf nije desto riječi razumio tako da i u prevedu ima netočnosti, pogrešnih formulacija i slične. Potrebno je da se ovo izlaganje dotjera, stilizuje i čisti onog što sigurno nisam kazao..

Nike, s.r.o.

